WIKIPEDIA

Telugu

Telugu er eit dravidisk språk som er offisielt språk i den indiske delstaten Andhra Pradesh og som òg blir tala i tilgrensande område. Ordrekkefølgen er fastlagd, slik at til dømes objekt alltid må koma før verbet. Språket har teke opp mange lånord frå sanskrit.

Telugualfabetet er fonetisk og har 56 bokstavar som kvar svarar til éin språklyd. Det har store likskapar med kannadaalfabetet.

På 1800-talet vart språket kalla «the Italian of the East», eller «Austens italiensk», sidan alle ord i telugu endar på vokal.

Telugu **(తెలుగు)**	
Klassifisering:	Dravidiske språk Sørleg sentralt Telugu
Bruk	
Tala i:	India
Område:	Andhra Pradesh
Telugutalande i alt:	ca. 70 millionar (1997)
Rangering:	17
Skriftsystem:	Vatteluttu
Offisiell status	
Offisielt språk i:	India
Språkkodar	
ISO 639-1:	te
ISO 639-2:	tel
ISO 639-3:	tel
Wikipedia på telugu	

Bakgrunnsstoff

Wikipedia på **telugu**

- Ethnologue report for Telugu (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=TCW)
- www.Telugu.Info : The Telugu Information (http://www.Telugu.Info)
- Telugu - Italian of the East (http://www.cs.sunysb.edu/~kiranv/telugu.htm)
- On-line English-Telugu Dictionaries (C. P. Brown's and V. Rao Vemuri's) (http://www.sahiti.org/dict/index.jsp?code=TCW)
- List of online Telugu-related resources (http://web.archive.org/20041027205411/www.geocities.com/language_directory/languages/telugu.htm)
- Telugu organizations in the USA (http://www.cs.sunysb.edu/~kiranv/telugu.htm).
- Romanised to Unicode Telugu transliterator (http://www.iit.edu/~laksvij/language/telugu.html)

Denne språkartikkelen er ei **spire**. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å *utvide han (https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Telugu&action=edit)*.

Autoritetsdata	GND (http://d-nb.info/gnd/4120355-0) · NDL (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00572905)

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Telugu&oldid=2802733»

Denne sida vart sist endra den 20. mars 2016 kl. 17:26.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.